

Amansan Nhyiamudie

Kuropɔn Aguabɔ, Sukuu Agyinatukuo ne Kuropɔn Worcester Mpanyinfoɔ ene Adwuma nhyiamudie nyinaa abue yen apon atohɔ sɛ amansan nyinaa ne onipa biara a n'ani gye ho biara betumi aba bi.

Amansan nhyiamudie no ɛhyɛ Massachusetts Mmraninfoɔ Panyin no nhyiamudie mmra ase.

Yede amansan nhyiamu no ho nkaebɔ ne ne botae nyinaa bɛ todwa wɔ Kuropɔn no ntentanhoma asoue hɔ bɛyɛ sɛ nonhwere aduanan nwɔtwe akyi ansa na nhyiamu biara akɔso. Botae no bɛkyerɛkyerɛ nnyinasosɛm a mpanyinfoɔ biara ɛbɛ dwenedwene ho. Ye san-so de simma dodoo a ɛfa yen nhyiamudie dadaa nyinaa nso todwa debɔ ɔmanfoɔ nkae ɛfa nipa dodoo a ɛbaayɛ, nnyinasosɛm a ye dwenedwene ho ene abatoɔ a ɛkɔsoɔ.

Sedee ebeyɛ a nhyiamudie no bɛkɔso tɔɔten nti, mpanyinfoɔ no di **Mmrahyɛ bɛdwamufɔɔ nhyehyɛ** so a ɛye mmra, asedee ne amanee a ebɔ nhyiamudie no ene mpanyinfoɔ dwumadie afoforɔ a ɛkaho ho bra. Saa mmra yi kyere nhyehyɛ ebɛhwɛ sɛ mpanyinfoɔ no nyinaa bedi mmra korɔ a ɛfa nhyehyɛ, adwene toatoa ne abatoɔ ho.

Eho hia yie sɛ ɛkuoba biara de neho bɛhyɛ mu na w'anya akwanya akyerɛ n'adwene wɔ nhyiamu no ase. Yede saa mmra yi atohɔ sɛ ebɛboa, na enka obiara nnhyɛ, na amma ɛkuoba biara ne omanba biara akyerɛ n'adwene.

Beaɛ a nsɛm yi firi

<http://www.mass.gov/ago/openmeeting>

<http://www.rabertsrules.org>

Kuropɔn Aguabɔ

Hyamu ɛbenada ɛwɔ non nsia mpaemu anwumere (6:30pm) *

Aguabɔ Piam, aborosan a ɛtɔso mmiensa ɛwɔ City Hall

Worcester ɛhyɛ Aguabɔ-ɛsodifo Aban ase a yayi ɔdikuro a ɔhwɛ so. Kuropɔn aguabɔ no di dwuma sɛ mmrahyɛ bedwa, na aguabɔ no ayi ɔmanhene a ɔbɛ hwɛ daa ne daa amammere asedee so.

*Kitawonsa ne ɔsanaa nhyiamudie hyɛ aseɛ non nsia anwumere (6:00pm)

<http://www.worcesterma.gov/city-council>

Sukuu Agyinatukuo

Hyamu Yawooda a ɛdikan ne deɛ ɛtwaɔ ɛwɔ non nson anwumere (7:00pm)

Aguabɔ Piam, aborosan a ɛtɔso mmiensa ɛwɔ City Hall

Worcester Sukuu Agyinatukuo no ye amanmmra ne mmrahyɛ kuo a wɔn na ɔhwɛ Worcester Amansan Sukuu Nhyehyɛ so. Sukuu Agyinatukuo yi na ɔsan tu ɔhyefɔɔ gu, ɔgye amansan nhomasua nhyehyɛ a ɛwɔ mpatamu hɔ tom saa nso hyɛ nhomasua mmra ne botae ma sukuu biara ɛwɔ mpatamu a edi mmra so, botae ne akwankyerɛ a MA mpanyinfoɔ a wɔn wɔ nhomasua mu hyehyɛ.

<http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-meetings/agendas-minutes>

Kuropɔn Worcester Mpanyinfoɔ ne Nwumadie

Nipa a wɔn te Worcester no som sɛ atuhokyerɛfɔɔ ɛwɔ mpanyinfoɔ a wɔn wɔ mpatamu aduasa, mpanyinfoɔ, nwumadie, ne afutufɔɔ agyinatukuo. Beaɛ a yedi ahyiamu, ne nna ne merɛ no di adaneadaneɛ; hwɛhwɛ Kuropɔn no ntentanhoma asoue wɔ abunna nhoma so.

<http://www.worcesterma.gov/boards-commissions>

Wowɔ pɛpa sɛ wo som wɔ mpanyinfoɔ kuo no so? Hwɛhwɛ: michelsonj@worcesterma.gov

Sɛ wopɛ nkratoɔ pii na wopɛ sɛ wo sua sedee wobe ye panyinkuo anaase Agyinatukuo nii a, fre: Jeannie Michelson wɔ tetɛfon so (508)799-1175 anaase ntentanhoma: michelsonj@worcesterma.gov



NHYIAMU * AMANSAN AKWAABA

Akwankyerɛ a wode Bɛdi Dwuma wɔ Amansan



Kuropɔn Worcester di nnyinasosɛm a ɛfa pɛpɛyɛ ne nsɛmso duasie so.

*Kuropɔn Worcester Nipa Faabodie ɛ Akwanya
Adwuma no na ɛtwerɔ ye.
Ye sankraamu wɔ Oforisuo bosome afe mpemmienu
ne aduonu baako(2021)*

Kuropɔn Worcester ma wo Akwaaba de- ba wo Dwumudie mu

Edeɛn ne amansan nhyiamu?

Nhyiamu biara a efa nipa dodoo, agyinatukuo anaase aguabɔ ho, a y'ato din se amansan kuo, a esi ho pintinn se ebɛsom amansan botae biara ye amansan nhyiamu.

Hwan na ebetumi aba bi?

Amansan nhyiamudie no yeba no kwa a yen ngye hwee na ye but mu tohɔ dema amansan nyinaa. Mpanyinfoɔ ne mmɔfra nyinaa tumi ba bi. Wowɔ kwan se wo babi na wo san so firi ho aberɛ biara a wope.

Aden nti na ewɔ se me ba?

Se wo ba amansan nhyiamu no bi a,wo betumi anya ntiaseɛ wɔ nsem ahodoɔ a efa Kuropɔn no ho ne ohaw nsembisa ne ho ano yie.

Ebeye den na mehunu dee ere kɔso?

Mmra a ebɔ amansan nhyiamudie ho ban no hye se ewɔ se yede nsem titiriw no beto dwa nonhwere aduanan nwɔtwe akyi ansa na nhyiamu no akɔso. Y'atintim botae a efa nhyiamu neho nso agu nkrataa so na yebe kyekye amma mo aberɛ a nhyiamu no ere kɔso.

Metumi abisa nsem anaase akyerɛ m'adwene?

Yede merɛ tohɔ ma amanfoɔ adwenkyerɛ ewɔ nhyiamu biara ase. Yehye ɔmanfoɔ nkoran se wɔn ne adwumayefoo no beba. Se dwamtina nii no to ne nsa frɛ wo se kyere w'adwene a dikan bɔ wo din ne baabi a wo tee ene nsemfua a wope se wo kyere w'adwene fa ho no.



Edeɛn na menyɛ se me hia dabre pa a?

Kuropɔn Worcester ennye nyiyimu a efa onipa bi demdie ho. Nhyiamudie biara a Kuropɔn no aso asine biara no esese ekɔso ewɔ beaɛ a Onipa biara betumi aba bie mpo se ɔwo demdie bi wɔ ne nipaakwa ho a,ebi te se obi a ɔte akonya a ye pia no mu.

Obi a ohia mmoa som,atwerɔ nneɛma ahodoɔ, ne adeɛ biara a onipa biara a ɔwo sintɔ bi behia biara efa dwuma no mu no yede bema no. Mesre wo hwehwe adwumayefoo mpanyinfoɔ no anaase nsiananmu no.

Kasa nkyerɛaseɛ som be wo ho amma me anaase obi a ɔwo dwumadie no ase?

Aane. Hwehwe na bisa dwumadie no mpanyinfoɔ no anaase nsiananmu no nonhwere aduanan nwɔtwe ansaa na dwumadie no ahye aseɛ.

Mo beyi nhyiamu no wo kasa mfonini so?

Kuropɔn aguabɔ no ne sukuu agyinatukuo nhyiamudie no ye yi ene mpanyinfoɔ ne dwumadie afoforɔ nhyiamudie nso yetwe gu kasafidie so na y'ayi no nhyiamudie no akyi wo ntentanhoma so ene aban no kasafidie so.

Me wo ho kwan se aberɛ a nhyiamudie no re kɔso no m'etwe agu me kasafidie so?

Aane. Ewɔ se wo dikan yi dwumadie no mpanyinfoɔ ne nsiananmu no asotere se wope se wo twe dwumadie no gu afidie so anaase wo twa gu kasa mfonini so na wɔn hwehwe beaɛ a ebeye se wotena sedee ebeye a wɔ ntwentwan dwumadie no anan mu anaase wɔ nsi obi anim.

Na wo nim se aban a ewɔse onya nsunswansoo kese ewɔ wo so dabiara no ye wo mpatamu aban?

Eye mpɔtamu aban no asodie se ohwe dabre,nhoma ahyehyee, amansan sukuu,amansan akwan,ne nkyen nanteɛ, din twerɔ ne beaɛ, dwumadie krataa,ankorenkore ne trabere nsiesie ne adansie ho akwanya, na wɔn hwe se yewɔ apɔɔsifoɔ dodoo a ehia ne dum gya adwumayefoo ewɔ ho a wɔn betumi adi dwuma aberɛ a ye ehia ne aberɛ bia ara.

Ahiadeɛ a ewɔ dwumadie no nkɔso no mu no ye kabi ma menkabi

Dwumadie wɔ amansan nhyiamudie mu no ye ɔkwan a wobe fa so amma y'ate wo ne. Wo nim onipa a ɔye wo mpɔtamu nsiananmu ena se ye re ye saa nhyehyee ne agyinasie wayi a? Wo nim w'apedee ne w'ahiadeɛ a ewɔ wo Kuropɔn mu?

Nsusuyɛ a ewɔ wo nsem akyigyina ho

Se wo ba amansan nhyiamu a eboa wo ma wo nya nhunumu wɔ nsem ho na emma wo akwanya ma wo tumi kyere w'adwene ne wo nsusuyɛ. Hunu no yie se wobe kenkan mpanyinfoɔ no nkyerekyeremu ne mmrakyere ne/ anaase tumiima a ewɔ mpanyinfoɔ biara ho efa agyinasie a wo re hwehwe.

Nsemi a ehia:

- wo ye nhwehwemu - Boaboa nkratoɔ a ebe ma wo dibre mu aye den
- Hwe se yewɔ mantam akyitae anaase asidifoɔ
- Twerɔ wo dibre na fa adanseɛ taa akyire
- Kasa keseɛ, ma mu nna ho, na bu onipa biara.

